



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

NGWANAITSEELE 2013

MADUO: 80

NAKO: 2 diura

Pampiri e, e na le ditsebe di le 7.

DITAELO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO e leng A, B le C.

KAROLO YA A: Tlhamo (40)

KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)

KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/tshupetso/ tshedimosetso/pono gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)
2. Batlhatlhojwa ba tshwanetse go araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG e NNGWE le e NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhojwang ka yona.
4. Karolo e NNGWE le e NNGWE e simololwe mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Dira lenaneo la letlhomese/lenaneopaakanyo, buisa mme o siamise tiro ya gago, netefatsa gore polane/letlhomese/lenaneopaakanyo la tlhamo le tlhagelele pele ga tlhamo.
6. Thala mola morago ga letlhomese/lenaneopaakanyo.
7. Dirisa nako jaana:

60 METSOTSO KAROLO YA A
30 METSOTSO KAROLO YA B
30 METSOTSO KAROLO YA C
8. Dipalo di tsamaelane le dipotso.
9. Naya tlhamo ya setshwantsho setlhogo.
10. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 200–250 ka ga NNGWE FELA ya ditlhogo tse di latelang kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo se se maleba. O se ka wa lebala go thala polane/letlhomeso/lenaneopaakanyo pele o kwala.


- 1.1 Pula ya matlakadibe ('thunderstorm'). **[40]**
- 1.2 Moletlo o o atlegileng wa matsalo a dingwaga di le lesomerobedi (18). **[40]**
- 1.3 Letsatsi la dikgaisano tsa makgaolakgang a kgwele ya dinao ya basetsana. **[40]**
- 1.4 Monate wa letsatsi la taelano ya barutwana ba marematlou ('Matric Farewell'). **[40]**
- 1.5 Lebelela setshwantsho se se latelang mme morago o kwale tlhamo ka ga sona.



[City Press: 28 October 2012]

[40]


1.6 Leba setshwantsho se se fa tlase mme o kwale tlhamo ka ga sona.



[Polelo ya ka, PM Kgatla le MM Ledwaba]

[40]

1.7 Leba setshwantsho se se fa tlase mme o kwale tlhamo ka ga sona.



[City Press, 28 October 2012]

[40]

1.8 Leba setshwantsho se se fa tlase mme o kwale tlhamo ka ga sona.



[City Press, 28 October 2012]

[40]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:

40

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE FELA mo KAROLONG ya B. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

- 2.1 Tsala ya gago e tlhokafaletswe ke malome mo dikhuduegong ('strikes') tsa kwa tirong. Mo kwalele lekwalo la kgomotso ('sympathy') mabapi le tiragalo e. [20]
- 2.2 O ne o le karolo ya barutwana ba ba neng ba tsere loeto lwa malatsi a le mararo go ya kwa lefelong la boikhutso le le nang le diphologolo ('Game Reserve'). Kwala pegelo ('report') e khutshwane mabapi le loeto lo. [20]
- 2.3 Kwala mmuisano ('dialogue') o o diragetseng magareng ga rre yo o tshwerweng ke bolwetse jwa mafatlha ('TB') le mooki ('nurse') kwa bookelong. [20]
- 2.4 Lebelela setshwantsho se se latelang se se ka ga bagodi ba ba abetsweng ntlo ka letsatsi la segopotso sa botsalo jwa ga rre Mandela. Kwala lekwalo la kakgolo ('congratulations') mabapi le tirelo e.

MOKHUDUTHAMAGA ('MEC') O ABELA BAGODI NTLO

[Mafikeng Mail, 27 July 2012]

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:

20

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE FELA mo KAROLONG ya C. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 60–80.

- 3.1 O mo komiting e e rulaganyetsang moletlo wa go keteka Letsatsi la Ngwao Boswa ('Heritage Day'). Thala phousetara ('poster') e mo go yona o phasalatsang moletlo o. [20]
- 3.2 Motse wa lona o tlasetswe ke magodu a a utswang bosigo jo bongwe le jo bongwe. Jaaka Mokhanselara wa tikologo ya lona, kwala ditaelo ('instructions') tse o ka di nayang morafe mabapi le go khutlisa bogodu jo. [20]
- 3.3 Lebelela setshwantsho se se latelang mme o se dirise go kwala karata ya taletso ('invitation') e mo go yona o laletsang ratoropo wa lona go tsenela tiragalo e e rulagantsweng ya go kgobokanya matlole ('fund raising') a go thusa bana ba dikhutsana ('orphans').



[Sowetan, 25 October 2012]

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
MADUO OTLHE:

20
80